

13 CLIMATE ACTION



Goza ra klayimeti

Ku teka goza ku sivela ku hundzuluka ka klayimeti na vuyelo bya kona byo biha

14 LIFE BELOW WATER



Vutomi ehansi ka malwandle

Ku hlayisa no tirhisa malwandle na swihlovo swa ntumbuluko wa malwandle hi ndlela leyi yaku emahlweni leswo ku va na nhluvuko wo ya emahlweni

15 LIFE ON LAND



Vutomi ehenhla ka misava

Ku sirhelela, ku vuyisa eka xiyimo lexinene, ku promota ntirhisano na nhlayiso wa ntumbuluko eka misava, swihlahla na ku sivela leswo tindhawu ti hundzuka mananga, no onheka na ku khukhuleka ka misava, no vona leswo ku nga vi na ku lahleka ka swimila na swiharhi swo hambana-hambana

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS



Ku rhula, Vululami na tiinstitutuxini ta ku tiyela

Ku promota leswo ku va na tindhawu ta vaaka-tiko leti katsaka hinkwavo leswo ku va na nhluvuko wo ya emahlweni, ku endla leswo fambiselo ra vululami ri fikeleleka eka hinkwavo no aka tiinstitutuxini leti tirhaka kahle, leti hlamuselaka vaaka-tiko mintirho ya tona na swona leti katsaka hinkwavo eka swiyenge swo hambana

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS



Ntirhisano eka Swikongomelo

Ku tiyisa tindlela to tirha hi ku landza no pfluxeta Ntirhisano wa Matiko ya Misava ku endlela Nhluvuko lowu yaku Emahlweni



UN Information Centre
Pretoria

MAYELANA NA UNIC

United Nations Information Centre (Senthara ya vutivi ya Matiko lama hlangeke) ePitori, leyi yi nga sunguriwa hi 1995, hi xin'wana xa tisenhara ta vutivi ta UN leti kumekeka eka misava hinkwayo. Hi promota leswo ku va na ku tiveka, na ntswisiso wa ntirho wa UN eAfrika Dzonga, eka rijini hinkwayo na le ka misava hi ku endla minongonoko ya ku fikelela eka vanhu, ku aka vuswikoti na mapfumba. Hi tirhisana na vamahungu, tinhlango ta vaaka-miti, tiinstitutuxini ta dyondzo na mimfumo. Kutani namuntlha, UNIC hi yin'wana ya tiejensi ta UN ta 18 leti kumekaku eAfrika Dzonga, kasi vuninging bya tona ti kumekeka entsindza, ePitori
Adrese ya ndhawu

Physical Address

6th Floor, Metro Park Building, 351 Francis
Baard Street,
Pretoria. South Africa, 0126

Contact us

T: +27 12 354 8510/07/06

F: +27 12 354 8501

E: info.pretoria@unic.org

W : unicpretoria.org.za

Facebook : www.facebook.com/unicpretoria

Twitter : @unicpretoria



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS


SWIKONGOMELO SWA 17 SWA
KU HUNDZULUXA MISAVA



www.un.org/sustainabledevelopment
#GlobalGoals

SWIKONGOMELO SWA MISAVA SWA NHLUVUKO LOWU WU YAKU EMAHLWENI SWIKONGOMELO SWA 17 SWA KU HUNDZULUXA MISAVA

Ku tivisa hi Swikongomelo swa Misava swa Nhluvuko lowu wu yaku Emahlweni swa 17 (SDGs) Hi lembe ra 2015, Swirho swa Matiko swa UN swi amukerile Nongonoko wa 2030 wa Swikongomelo swa 17 swa Misava swa Nhluvuko lowu wu yaku Emahlweni (SDGs). Ti SDG i ntlawa wa swikongomelo, swikongomiso na swikombiso swo nava leswi matiko ya rindzeriweke ku swi tirhisa ku endla tipholisi ta wona eka malembe ya 15 lama ya taku. Nongonoko wu endla xivitanelo xa magoza eka matiko hinkwawo ku antswisa vutomi bya vanhu hinkwako na leswo ku nga vi na loyi a siyiwaku endzhaku. Mimfumo, va mabindzu na tinhlango ta vaaka-miti, hi ku tirhisana na UN, va kondletela matshala-tshala ya ku fikelela eka ti SDG hi 2030



1 NO POVERTY **Ku nga vi na vusweti**
 Ku heta vusweti bya minxaka hinkwayo hinkwako-nkwako

2 ZERO HUNGER **Ku nga vi na Ndlala**
 Ku heta ndlala, ku fikelela ku sirheleleka eka ku kumeka ka swakudya no antswisa madyelo lamanenene, ku promota leswo ku va na vurimi lebyi yaku emahlweni

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING **Rihanyu lerinene na vutomi bya ntshamiseko**
 Ku tiyisa leswo ku va na vutomi bya rihanyu lerinene na ku yisa emahlweni ntshamiseko wa vanhu va malembe hinkwawo

4 QUALITY EDUCATION **Dyondzo ya Nkoka**
 Ku tiyisa leswo ku va na dyondzo ya nkoka na ndzinganano na ku khutaza leswo ku va na tichansi ta ku dyondzo vutomi hinkwabyo eka hinkwawo

5 GENDER EQUALITY **Ndzinganano hi rimbewu**
 Ku fikelela ndzinganano eka vaxisati na vaxinuna no nyiketa matimba eka vamanana na vanhwanyana.

6 CLEAN WATER AND SANITATION **Mati yo tenga na nkululo wa mathyaka**
 Ku tiyisa leswo ku va na fambiselo leri yaku emahlweni ra ku kumeka ka mati yo tenga na nkululo wa mathyaka hi tindlela to basa eka hinkwawo

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY **Eneji ya nxavo wa le hansi na ya ku tenga**
 Ku tiyisa ku fikeleleka, ku kumeka hi minkarhi hinkwayo hi ndlela leyi yaku emahlweni ka eneji ya ximodeni eka hinkwawo

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH **Mintirho yo xiximeka na ku kula ka ikhonomi**
 Ku promota leswo ku va na ikhonomi leyi yi katsaka hinkwawo leyi yi yaku emahlweni na leyi yi kulaka, ku va na mintirho ya minkarhi hinkwayo ya xiyimo lexi xi faneleke no xiximeka eka

9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE **Vumaki, vuqambi bya leswintshwa na infrastrukachara**
 Ku aka infrastrukchara yo tiyela, ku promota vumaki lebyi katsaka hinkwawo byo ya emahlweni na vuqambi bya leswintshwa

10 REDUCED INEQUALITIES **Ku hunguta nkala ndzinganano**
 Ku hunguta ku kala ka ndzinganano endzeni ka matiko na le xikarhi ka matiko yo hambana

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES **Madoroba na tindhawu ta vaaka-miti to ya emahlweni**
 Ku endla leswo ku va na tindhawu to tshama to katsa hinkwawo, ta ku hlayiseka, ku tiyela, na le to ya emahlweni

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION **Ku tirhisa swilo na vumaki hi ndlela ya vonelela vumundzuku**
 Ku tiyisa leswo ku va na ntirhiso wa swilo na vumaki hi ndlela yo ya emahlweni